




Bosna i Hercegovina
Odjeljenje za makroekonomsku analizu
Upravnog odbora Uprave za indirektno-
neizravno oporezivanje


Macroeconomic Unit of the Governing Board of the Indirect Tax Authority

Oma Biltén




Uz ovaj dvobroj

Prema preliminarnom izvještaju UIO u novembru 2015. naplaćeno je na JR UIO 537,8 mil KM bruto prihoda od indirektnih poreza ili za 13,5 mil KM više nego u novembru 2014. Budući da su isplate povrata bile manje za 6,5 mil KM neto naplata u novembru je bila veća za 20 mil KM, odnosno za 4,7% u odnosu na isti mjesec 2014). Pozitivna kretanja u naplati u novembru donijela su povećanje kumuliranog suficita bruto prihoda na 128,8 mil KM. Na nivou jedanaest mjeseci isplaćeno je povrata indirektnih poreza za 71,7 mil KM manje nego u istom periodu 2014. Kao rezultat kumulativnog pozitivnog efekta rasta bruto naplate i smanjenja povrata nominalni neto porast prihoda od indirektnih poreza u periodu januar – novembar 2015 je iznosio 200,5 mil KM, odnosno 4,3% u odnosu na isti period 2014 (Grafikon 1). Posmatrano po vrstama prihoda za devet mjeseci 2015. najveći nominalni rast je zabilježen kod prihoda od akciza i putarine, ukupno 115 mil KM, PDV-a 58,1 mil KM, te kod prihoda od carina od 7,4 mil KM. Treba imati u vidu da je po preliminarnom izvještaju evidentirano i dodatnih 26,4 mil KM neusklađenih prihoda koji još nisu raspoređeni po vrstama, što može u određenoj mjeri poboljšati pokazatelje kod neto PDV-a.



Grafikon 1



Grafikon 2

Grafikon 2 pokazuje da su u najvećem dijelu 2015. najstabilniji trend imali prihodi od akciza na derivate, dok je kod prihoda od akciza na duhan primjetno usporavanje u posljednja tri mjeseca. To je i bilo očekivano zbog neravnomjernog rasprostiranja efekata uvođenja specifične akcize na rezani duhan koji su se ispoljili u prvih osam mjeseci 2015, kao posljedica primjene izmjena Zakona od 1.8.2014. (vid. Bilten br. 120/121). Nakon negativnih kretanja u prvom kvartalu i uspona u drugom kvartalu trend neto PDV-a je stabilan, na nivou projekcija Odjeljenja iz aprila 2015 (vid. Bilten br. 118) i oktobarskih projekcija (vid. članak u ovom Biltenu).

dr.sc. Dinka Antić
Šef Odjeljenja

Sadržaj:

Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza u razdoblju 2015-2018

2

tehnička obrada : Sulejman Hasanović, IT saradnik
lektor : Darija Komlenović, prof. anglistike

REVIDIRANE PROJEKCIJE PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA U PERIODU 2015-2018

I PRETPOSTAVKE

Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za period od 2015. do 2018. godine bazirane su na sljedećim postavkama:

- Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) za pomenuti period iz septembra 2015.;
- Nastavku harmonizacije akciza na cigarete sa standardima EU i usklađivanju akciza na rezani duhan sa rastom akciza na cigarete;
- Efektima primjene Sporazuma¹ o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA²;
- Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Politika akciza na duhan u periodu 2015-2018 podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične akcize na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici i usklađivanje specifične akcize na duhan za pušenje sa rastom minimalne akcize na cigarete.

II TEKUĆI TREND OVNI NAPLATE

2.1. Ukupna naplata

Dosadašnji tok 2015.godine obilježili su pozitivni trendovi u naplati prihoda od indirektnih poreza. Prema preliminarnom izvještaju UIO o gotovinskom toku za devet mjeseci 2015. naplaćeno je 4,717 mlrd KM bruto prihoda, što predstavlja povećanje od 142,68 mil KM ili 3,1% u odnosu na isti period 2014. Zbog smanjenja povrata neto prihodi od indirektnih poreza u period januar – septembar su rasli po stopi od 4,9%.


Poređenje naplate u 2015. i 2014. po mjesecima (Grafikon 1) i kvartalima (Grafikon 2) ukazuje na pozitivan trend kojeg odlikuju snažne oscilacije u prvom dijelu godine, da bi u trećem kvartalu došlo do usporavanja rasta. Nakon rasta prihoda u prvom kvartalu od 3,1%, drugi kvartal je donio rast od 7,5%, a treći 4,3% rasta (Grafikon 2). Analiza strukture naplate prihoda ukazuje da se umjereni rast neto prihoda u prvom kvartalu može povezati sa skromnjim rastom bruto prihoda i povećanjem isplata povrata, dijelom prenesenih iz prethodne godine. Maksimalni rast u drugom kvartalu rezultat je kumulativnog efekta rasta bruto naplate i smanjenja isplata povrata. Na drugi kvartal se odnosi polovica ukupnih neto efekata za devet mjeseci i čak 83% ukupnog suficita u bruto naplati. Pozitivni trendovi u trećem kvartalu su podjednako rezultat velikog smanjenja isplata povrata po osnovu međunarodnih projekata i umjerенog rasta bruto naplate.

¹ "Službeni glasnik BiH – međunarodni ugovori" br. 18/14.


² Članice EFTA su: Švicarska, Island, Norveška i Lihtenštajn.

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@uino.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel:+387 33 279 553, Fax:+387 33 279 625, Web: www.oma.uino.gov.ba

Grafikon 1



Grafikon 2



Naplatu prihoda od indirektnih poreza u periodu januar – septembar 2015 odlikuje neravnomjeran raspored suficita³ prihoda na način da je većina očekivanog godišnjeg suficita realizirana u prvom polugodištu 2015. Glavni razlozi za to su nova politika oporezivanja duhana⁴ i efekat poplava. S obzirom da se nova politika primjenjuje od 1.8.2014. ukupni godišnji efekti na akcize ispoljili su se u prvih sedam mjeseci 2015. U posljednja dva mjeseca već se može vidjeti usporavanje u naplati prihoda od akciza na duhanske prerađevine, jer je osnovica u 2014. u tim mjesecima već bila povećana zbog efekata izmjene Zakona o akcizama. Poplave u 2014. i sanacija koja je uslijedila imale su dvostruk pozitivan efekat na stopu rasta u prvom polugodištu 2015. iz dva razloga: (i)

³ Radi se o razlici između naplaćenih prihoda (ukupnih ili od pojedinih vrsta poreza) u određenom periodu tekuće godine u odnosu na naplaćene prihode (ukupne ili od pojedinih vrsta poreza) u istom periodu prethodne godine.

⁴ Izmjene Zakona o akcizama, u primjeni od 01.08.2014. („Službeni glasnik BiH“ br. 49/14)

zbog niže osnovice za poređenje (maj / juni) i (ii) zbog povećane potrošnje (a time i domaćeg PDV-a) zbog realizacije projekata obnove u prvom polugodištu 2015. Značajan faktor pozitivnih trendova u naplati prihoda od indirektnih poreza je i smanjenje povrata PDV-a po osnovu međunarodnih projekata.


2.2. Naplata po vrstama prihoda

Posmatrano po vrstama prihoda u periodu januar – septembar 2015 najveći rast je zabilježen kod prihoda od akciza i putarine, ukupno 104,6 mil KM, PDV-a 51,7 mil KM, te kod prihoda od carina od 10,4 mil KM. Treba imati u vidu da je po preliminarnom izvještaju UIO evidentirano i dodatnih 25,5 mil KM neuskladenih prihoda koji u vrijeme izrade projekcija nisu bili raspoređeni po vrstama prihoda.

Carine

Dosadašnji tok 2015. obilježio je silazni trend u naplati prihoda od carina koji traje već šest mjeseci nakon maksimalnog mjesečnog rasta od 14% u martu 2015, da bi u septembru prvi put nakon pune dvije godine zabilježen pad prihoda od carina. Silazni trend naplate je doveo do smanjivanja kumulativnog rasta, koji je sa maksimalnih 12% pao na 6,2%. Usporavanje rasta prihoda od carina povezano je sa padom uvoza iz Kine, Rusije i ostalih trećih zemalja⁵.

Grafikon 3




Usporavanje u naplati carina najbolje ilustriraju kvartalni trendovi (Grafikon 3). Najveći rast je zabilježen u prvom kvartalu (11,3%), a u drugom i trećem i 6,5% i 1,6%, respektivno.

⁵ Prema podacima Agencije za statistiku BiH u periodu januar – august uvoz iz Kine je smanjen za 11,7%, a iz Rusije 22,5%. Izvor: www.bhas.ba.

PDV

Snažne oscilacije su obilježile i naplatu PDV-a u 2015. Raspon oscilacija se kretao od -11,3% u augustu do +11,8% u junu. Iz pregleda kretanja mjesecne naplate (Grafikon 4) može se zaključiti da je neto PDV-e tek u aprilu prešao u pozitivnu zonu rasta. Razlozi za to su pad povrata po osnovu međunarodnih projekata i usporavanje bruto naplate, koje je očekivano nakon završetka najvećeg dijela investicija u TE Stanare i zadržavanja istog režima obračuna PDV-a od strane kompanija koje vrše *lohn* poslove. I pored oscilacija kumulativna neto naplata PDV-a je dostigla 2,2% rasta. S obzirom da je prema preliminarnom izvještaju UIO neusklađeno 25,5 mil KM prihoda nakon usklađivanja realno je očekivati i viši rast⁶. Negativan faktor rasta PDV-a u 2015., u visini od 0,9 p.p. rasta neto PDV-a, je viša statistička osnovica za poređenje iz prvog kvartala 2014. kada je naplaćen značajniji iznos starog duga. Potrebno je naglasiti da se trećina rasta neto PDV-a (ili 0,8 p.p.) odnosi na suficit prihoda od akciza na duhan i akciza/putarine na derivate nafte, koji su povećali osnovicu za PDV-e, dok se preostali dio odnosi na potrošnju svih ostalih roba.

Grafikon 4




Povrati PDV-a u periodu januar-septembar 2015. su za 2% veći nego u istom periodu 2014. Nominalno je obveznicima isplaćeno povrata 14,2 mil KM više nego lani za devet mjeseci. S druge strane, povrati međunarodnim organizacijama i projektima čak su za 44,7% manji nego u istom periodu 2014.

Kvartalna poređenja (Grafikon 5) ukazuju na pozitivne trendove u naplati PDV-a u drugom (8,4%) i trećem kvartalu (+0,8%). Isključivanjem naplate starog duga dobija se minimalan pozitivan rast i u prvom kvartalu (Grafikon 5, oznaka „—“).


⁶ Ukoliko bi se ukupni neusklađeni prihodi pripisali PDV-a kumulativni neto rast PDV-a može maksimalno iznositi 3,3%.

Grafikon 5



Analiza komponenti bruto PDV-a ukazuje na divergentne trendove u naplati PDV-a na uvoz i PDV-a u zemlji (Grafikon 6). Iako je tokom pet mjeseci zabilježen rast PDV na uvoz to nije bilo dovoljno da se nadoknadi značajan pad u januaru i u avgustu, te je na nivou devet mjeseci rast PDV-a na uvoz iznosio svega 0,1%. S druge strane, domaći PDV je konstantno bio u pozitivnoj zoni rasta, da bi nakon maksimuma u junu zabilježen snažni pad u avgustu. I pored slabije naplate u septembru rast domaćeg PDV-a na nivou devet mjeseci iznosi 1,6%. Nakon konačnog usklađivanja neusklađenih prihoda za septembar može se očekivati i viša stopa rasta domaćeg PDV-a.

Grafikon 6




Akcize i putarina

Naplata prihoda od akciza u septembru 2015. bila je tek neznatno viša u odnosu na naplatu u istom mjesecu 2014. To je dovelo do usporavanja kumulativnog rasta sa 10% na 8,8%. Ipak, posmatrajući dosadašnja kretanja, može se zaključiti da je stopa rasta prihoda od akciza neočekivano visoka. Postoje dva razloga za to: neravnomjeran raspored efekata izmjena Zakona o akcizama u vezi duhana, koji se najvećim dijelom ispoljavaju u prvih sedam mjeseci 2015, te neuobičajeno visok rast prihoda od akciza na derivate nafte.


Kvartalna poređenja ukupne naplate i naplate akciza na duhan pokazuju da su glavni generator rasta prihoda od akciza akcize na duhan (Grafikon 7). Primjena Zakona o akcizama je donijela enormni rast prihoda od akciza na duhan odmah u trećem kvartalu 2014. U naredna tri kvartala rast prihoda od akciza na duhan je bio uravnotežen (u rasponu između 10,7% i 11,8%), da bi u trećem kvartalu ove godine bio smanjen na 4,3%, jer su već iscrpljeni efekti izmjene Zakona. Pri tome treba imati u vidu i negativni trend u septembru, koji najavljuje slične trendove i u četvrtom kvartalu 2015.

Grafikon 7




U periodu januar – septembar 2015. zabilježen je rast prihoda od akciza na derivate od 10,1%, s tim da su akcize na uvezene derivate porasle za 14,1%, dok je rast prihoda od akciza na domaće derivate iznosio 4,3%. Iako, u pravilu, stopa rasta prihoda od akciza na duhan uvijek premašuje rast ukupnih prihoda od akciza, u trećem kvartalu 2015. ukupne akcize su rasle brže od prihoda akciza na duhan, i to zahvaljujući neočekivano visokom rastu prihoda od akciza na derivate nafte koji je kompenzirao pad akciza na duhan. Sličan trend rasta imaju i prihodi od putarine iz cijene derivata (Grafikon 8). Diskrepanca u stopi rasta između prihoda od putarine i prihoda od akciza rezultat je politike oslobođanja određenih subjekata plaćanja putarine, te proizvod fiskalnih gubitaka zbog povoljnijeg poreskog tretmana lož-ulja u odnosu na dizel koji podstiče nelegalno korištenje lož-ulja kao pogonskog goriva umjesto više oporezovanog dizela.

Grafikon 8



Trendovi kod prihoda od akciza na grupaciju proizvoda pivo, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića su bili pozitivni u dosadašnjem toku godine. Pogotovo je to slučaj sa akcizama na alkohol kod kojih je zabilježen rast prihoda na nivou devet mjeseci od 21%. Kvartalna poređenja ukazuju na trend usporavanja naplate kod akciza na alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića, što je i očekivano, jer su stope rasta bile enormne, čak i 50% (akcize na alkohol, prvi kvartal 2015). Treći kvartal je donio stabilizaciju prihoda oko prihvatljivih 5% (Grafikon 9).

Grafikon 9




Kod akciza na pivo trendovi su pod snažnim uticajem izmjena Zakona o akcizama koje se primjenjuju od 1.9.2014.⁷. Efekti se jasno pokazuju na Grafikonu 10, gdje se uočava linija prekida negativnog trenda koji je trajao šest kvartala, a koji je prethodio izmjenama Zakona. Već od

⁷ Izmjene Zakona o akcizama, u primjeni od 01.09.2014. („Službeni glasnik BiH“ br. 60/14)

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@uino.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel: +387 33 279 553, Fax: +387 33 279 625, Web: www.oma.uino.gov.ba

četvrtog kvartala 2014. bilježi se snažan rast akciza na pivo zbog uvođenja više stope akcize. Nakon visokih stopa rasta prihoda od akciza, koje su dostizale i 30% na nivou kvartala, u trećem kvartalu 2015. je došlo do usporavanja. Očekuje se da će se u četvrtom kvartalu efekti uvođenja diferencirane akcize na pivo na naplatu prihoda iscrpjeti, a stopa rasta će ovisiti isključivo o kretanju potrošnje.

Grafikon 10



Dosadašnja kretanja potrošnje piva pokazuju pozitivan trend kod količina domaćeg piva stavljenog u promet, dok su količine uvoznog piva oscilirale u rasponu od -10% do +10%. To se može objasniti prilagođavanjem politike nastupa na tržištu BiH od strane uvoznika piva nakon povećanja stope akcize. Rastući trend u potrošnji uvoznog piva u drugom i trećem kvartalu 2015. pokazuje stabilizaciju politika uvoznika piva i čak agresivniji nastup na tržištu, bez obzira na višu stopu akcize. S druge strane, kod količina domaćeg piva primjetno je usporavanje, što ne treba predstavljati iznenadenje ukoliko se zbog agresivne marketinške kampanje uvoznika potiskuju domaća piva sa tržišta. U cjelini, količine piva u prometu su za devet mjeseci povećane za 6,5%, s tim da su količine uvezenog piva povećane za 5,2%, a domaćeg za 9%.

III PROJEKCIJE PRIHODA

REVIDIRANE PROJEKCIJE PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA (2015-2018), OKTOBAR 2015

Vrsta prihoda (neto)	u mil KM						Projektovana stopa rasta				
	Izvršenje	Projekcija					2015	2016	2017	2018	
		2014	2015	2016	2017		2015	2016	2017	2018	
PDV	3.207,8	3.276,2	3.367,2	3.476,5	3.610,1		2,1%	2,8%	3,2%	3,8%	
Akcize	1.307,5	1.405,7	1.452,4	1.506,4	1.558,5		7,5%	3,3%	3,7%	3,5%	
Carine	235,4	248,6	257,6	269,1	284,0		5,6%	3,6%	4,5%	5,5%	
Putarina	294,3	319,0	325,0	332,8	341,2		8,4%	1,9%	2,4%	2,5%	
Ostalo	24,0	24,1	24,3	24,5	24,6		0,4%	0,7%	0,7%	0,8%	
UKUPNO	5.069,0	5.273,6	5.426,5	5.609,3	5.818,4		4,0%	2,9%	3,4%	3,7%	
Putarina (0,10 KM/l)	-117,7	-127,6	-130,0	-133,1	-136,5		8,4%	1,9%	2,4%	2,5%	
SREDSTVA ZA RASPODJELU	4.951,3	5.146,0	5.296,5	5.476,2	5.681,9		3,9%	2,9%	3,4%	3,8%	

Tabela 1

3.1. Projekcije za 2015. godinu

Na osnovu trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena efekata izmjene Zakona o akcizama i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, projektovana neto naplata prihoda od indirektnih poreza za 2015. godinu iznosi 5.273,6 mil KM što je za 4% više nego u 2014. godini. Planirana godišnja stopa rasta je ispod ostvarene stope rasta u prva tri kvartala jer se u drugom dijelu 2015. godine očekuje usporavanje u naplati prihoda, najviše zbog više osnovice za poređenje iz 2014. Naime, zbog stupanja na snagu izmjena Zakona o akcizama tokom 2014. efekti nove politike oporezivanja duhana i piva su neravnomjerno raspoređeni (na drugo polugodište 2014 i prvo polugodište 2015). Pored toga, osnovica za poređenje u drugom polugodištu je viša i za jednokratne efekte projekata obnove nakon poplava koji su realizirani do kraja 2014 godine.

PDV

Projektovani rast prihoda od PDV-a iznosi 2,1%, a generiran je prvenstveno planiranim povećanjem domaćeg PDV-a i smanjenjem isplate povrata. Imajući u vidu tekući trend smanjenja povrata po osnovu međunarodnih projekata, nastavak istih trendova do kraja godine mogao bi pozitivno uticati na ostvarenje prihoda u 2015.

Iako je planirana stopa rasta uvoza od 2,7% (DEP), s obzirom na kretanja u prva tri kvartala, projektovana stopa rasta PDV-a na uvoz je dosta oprezna. Snažan pad prihoda je planiran za kategoriju ostalih prihoda od PDV-a (automatski razrez, jednokratne uplate, zatezne kamate i dr.). S obzirom na malo učešće ovih prihoda u bruto PDV-u, to nema značajnijeg efekta na kretanje ukupnog PDV-a.

Carine

Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA podrazumijeva fazno ukidanje carina i ostalih nameta sa fiskalnim učinkom na uvoz iz članica EFTA u periodu od dana stupanja na snagu do 2018. Uvoz iz članica EFTA u 2014. predstavljao je samo 0,6% uvoza BiH⁸. Međutim, imajući u vidu da se carine uglavnom naplaćuju na uvoz iz trećih zemalja udio naplaćenih carina iz članica EFTA u prihodima od carina iznosio je 3,3%. U skladu sa dinamikom predviđenom odredbama Sporazuma efekti ukidanja carina ispoljiće se u najvećem dijelu na smanjenje carina u 2015.g., a ostatak u naredne dvije godine. Uprkos tome, na osnovu tekućih trendova naplate i projekcija uvoza, očekuje se snažna stopa rasta carina za 2015. godinu od 5,6%

Akcize i putarina


Prihodi od akciza generiraju najveći dio planiranog suficita u 2015. godini.⁹ Posmatrano zajedno sa putarinom ova grupa prihoda čini čak 60% planiranog godišnjeg suficita prihoda od indirektnih poreza.¹⁰ Poređenja radi, akcize i putarine su u 2014. godini doprinijele suficitu prihoda svega 27% (Grafikon 11).

⁸ Izvor: Agencija za statistiku BiH, www.bhas.ba.

⁹ Planirani rast prihoda od akciza u 2015. godini iznosi 98,2 mil KM


¹⁰ Planirani rast prihoda od akciza i putarina u 2015. godini iznosi 122,8 mil KM

Grafikon 11




Od planiranog suficita prihoda od akciza najveći dio se odnosi na akcize na duhan. Zbog neravnomjerenog rasprostiranja efekata izmjene politike oporezivanja duhana većina efekata u 2015. se ispoljila u prva dva kvartala, a u trećem je nastupilo usporavanje rasta¹¹. Zbog više statističke osnovice do kraja godine očekuje se postepeno smanjivanje rasta do maksimalnih 7% na godišnjoj osnovi.

Grafikon 12



Grafikon 13



Osim duhana, veliki doprinos planiranom rastu prihoda od akciza u 2015. godini pripada akcizama na derivate. Pad cijena nafte na svjetskom tržištu donio je rast potrošnje derivata i snažne stope rasta ovih prihoda u prva tri kvartala 2015. Nešto umjereniji rast planiran je i u zadnjem kvartalu.

¹¹ Vidjeti poglavlje o tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Pod uticajem stabilnih tekućih trendova na nivou godine planiran je rast akciza na derivate od čak 9,5% što bi bila najveća stopa rasta u proteklih deset godina (Grafikon 12).

U skladu sa tekućim trendovima planirana je i visoka stopa rasta putarine (Grafikon 13).¹² Projektovana stopa rasta je ispod stope akciza na derivate zbog efekata oslobođanja putarine za određene subjekte i efekata povoljnijeg poreskog tretmana lož-ulja u odnosu na dizel¹³. I pored toga je najveća u posljednjih deset godina, ako se izuzmu 2009. i 2010. godina, kada su se ispoljili efekti rasta stope putarine.

3.2. Projekcije za 2016-2018

Projektovane stope rasta prihoda za 2016., 2017., i 2018. godinu iznosi 2,9%, 3,4% i 3,7% respektivno. Projekcija prihoda u navedenom periodu zasnovana je na projektovanim relevantnim makroekonomskim pokazateljima, istorijskoj sezonskoj shemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2015. godinu, te efektima izmjena politika u oblasti carina i akciza na duhan.

Najveći generator suficita prihoda od indirektnih poreza u tom periodu je PDV, s obzirom na njegovo značajno učešće u prihodima, te planiranim stabilnim stopama rasta. Nakon toga slijede akcize na duhan.

Projekcije prihoda od akciza na duhan u periodu 2016-2018 zasnivaju se na primjeni postojeće politike oporezivanja duhanskih prerađevina, koja podrazumijeva (i) kontinuirano povećanje specifične akcize na cigarete u visini od minimalnih 0,15 KM/paklici, (ii) kretanje minimalne akcize na cigarete u visini od 60% prosječne ponderirane cijene cigareta i (iii) povećanje specifične akcize na rezani duhan u visini od 80% minimalne akcize na cigarete. Projekcija se temelji na pretpostavci prevaljivanja dodatnog poreskog opterećenja (akcize + pripadajući dio PDV-a) na prodajne cijene u cijelosti. Budući da će rast akciza na cigarete dovesti do rasta maloprodajnih cijena u narednim godinama se očekuje pad potrošnje. Imajući u vidu visok stepen ovisnosti o pušenju u BiH realno je očekivati pojačani prelazak potrošača na jeftinije brendove cigareta. Već u dosadašnjem dijelu 2015. godine evidentna je promjena tržišne strukture u korist domaćih jeftinijih brendova, čija se potrošnja za devet mjeseci povećala za 12%, dok je potrošnja uvoznih, skupljih, brendova cigareta 1% manja nego u istom periodu 2014. Može se zaključiti da je postignut očekivani cilj izmjena Zakona o akcizama, da se snažnjim oporezivanjem rezanog duhana i efikasnjom kontrolom tržišta i granice podstakne vraćanje potrošača sa crnog tržišta duhana na legalno tržište jeftinijih cigareta. Ipak, zbog kontinuiranog rasta akciza na cigarete narednih godina ponovno se očekuje pojačana supstitucija cigareta rezanim duhanom i migracija na crno tržište rezanog duhana i cigareta. Negativne posljedice rasta akciza u narednim godinama djelimično bi trebale biti kompenzirane rastom potrošnje, u smislu sredstava raspoloživih za kupovinu cigareta, u skladu sa projekcijama potrošnje DEP-a. Ostvarenje navedenih očekivanja na tržištu duhana trebalo bi dovesti do postepenog smanjivanja rasta prihoda akciza na cigarete u 2016., 2017. i 2018. na 4,3%, 4,6% i 4,1%. Značajno niža stopa rasta u 2016. je posljedica povećane osnovice iz 2015. za efekte primjene izmjena Zakona o akcizama u prvih sedam mjeseci 2015.

Projekcije akciza na derivate i putarine izrađene su na pretpostavkama zaustavljanja trenda snažnih stopa rasta potrošnje, te njihovog kretanja u skladu sa makroekonomskim projekcijama. Projekcije carina su izrađene u skladu sa planiranim stopama rasta uvoza. One uključuju i

¹² Stope rasta u Grafikima 12 i 13 odnose se na bruto prihode.

¹³ Vidjeti poglavje o tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

skromne efekte primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA u navedenom periodu.

IV RAZLIKE U ODNOSU NA APRILSKE PROJEKCIJE

Razlike projekcija u odnosu na one izrađene u aprilu 2015. godine prikazane su u tabeli br 2.

Tabela 2

Razlika u odnosu na projekcije iz aprila 2015. godine (u mil KM)	Izvršenje	Projekcija		
		2015	2016	2017
PDV	8,1	19,1	19,5	40,0
Akcize	24,6	20,3	16,0	7,9
Carine	-4,1	-6,8	-7,1	-6,6
Putarina	15,1	11,4	7,9	1,9
Ostalo	0,1	0,3	0,3	0,3
UKUPNO	43,8	44,3	36,6	43,5

4.1. Projekcije za 2015. godinu

S obzirom na tekuće trendove naplate i promjene makroekonomskih projekcija (DEP) projekcije prihoda od indirektnih poreza za 2015. godinu korigovane su za +43,8 mil KM.

PDV

S obzirom na visoko učešće prihoda od PDV-a u indirektnim porezima, ovi prihodi su neznatno korigovani (0,25% planiranih neto prihoda od PDV-a ili 8,1 mil KM). Treba imati na umu da su i aprilske i oktobarske projekcije PDV-a na uvoz izrađene sa posebnim stepenom opreznosti, s obzirom da su tekuća kretanja PDV-a na uvoz i samog uvoza manje optimistična od projekcija godišnjih pokazatelja uvoza. To je jedan od razloga što nije bilo većih korekcija neto prihoda od PDV-a, uprkos značajnoj korekciji planirane stope rasta uvoza za 2015. godinu (Grafikon 14). Drugi razlog je taj što je korekcija naniže PDV-a na uvoz zbog izmjene DEP-ovih projekcija nивелиранa korekcijom povrata PDV-a, uslijed promjena u posljednjim trendovima isplate. Poseban element neizvjesnosti u ostvarenju projekcija prihoda od indirektnih poreza predstavljaju povrati PDV-a međunarodnim projektima. S obzirom na nemogućnost predviđanja obima i dinamike relalizacije projekata međunarodne pomoći, vodeći se principom opreznosti zbog efekata povrata na neto naplatu i raspodjelu prihoda na niže nivoe vlade, projekcije povrata po ovoj osnovi su se ranije zasnivale na rastućim trendovima iz prethodnih godina. Imajući u vidu posljednje trendove smanjenja povrata po osnovu međunarodnih projekata, njihov nastavak i do kraja godine mogao bi pozitivno uticati na ostvarenje prihoda u 2015.


Carine

Prihodi od carina su korigovani naniže za 4,1 mil KM zbog korigovane projekcije uvoza (Grafikon 14). Slično kao kod prihoda od PDV-a na uvoz, projekcije su izrađene sa posebnim stepenom opreznosti u odnosu na makroekonomске projekcije, zbog posljednjih trendova kretanja uvoza.

Akcize i putarina

Projekcija akciza za 2015. godinu je korigovana naviše za 24,6 mil KM, od čega se najveći dio odnosi na derivate nafte. Korekcija akciza na derivate je izvršena zbog posljednjih trendova snažnog rasta ovih prihoda¹⁴. Isti je razlog korekcije prihoda od putarine, koja je izvršena u iznosu od 15,1 mil KM.

Grafikon 14



Izvor: Projekcije Direkcije za ekonomsko planiranje (mart i septembar 2015)

4.2. Projekcije za period 2016-2018

Projekcije za 2016., 2017. i 2018. godinu su revidirane naviše za 44,3 mil KM, 36,6 mil KM i 43,5 mil KM respektivno. Iz Grafikona 14 vidimo da nije bilo većih korekcija projektovanih stopa rasta BDP-a i potrošnje za ove godine. Više su korigovane stope rasta uvoza (2016) i izvoza (sve godine). Korekcija projektovanih iznosa prihoda za navedeni period velikim dijelom je rezultat korigovanja projektovanih iznosa za 2015. godinu, koji predstavlja osnovicu za njihovu izradu. U odnosu na projekcije iz aprila, razlike kod projekcija akciza/putarine na derivate se postepeno smanjuju u periodu 2016-2018. Razlog je poseban stepen opreznosti u narednom periodu, zbog rizika u pogledu kretanja cijena na svjetskom tržištu.

¹⁴ Vidjeti poglavlje o tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza.

Banja Luka: Bana Lazarevića, 78 000 Banja Luka, Tel/fax: +387 51 335 350, E-mail: oma@uino.gov.ba
Sarajevo: Đoke Mazalića 5, 71 000 Sarajevo, Tel: +387 33 279 553, Fax: +387 33 279 625, Web: www.oma.uino.gov.ba

V RIZICI PO PROJEKCIJE

S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu ostvarenje projektovanog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2015-2018 je podložno sljedećim rizicima:

- (i) Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja DEP-a. Svako odstupanje ovih parametara od projektovanih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;
- (ii) Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;
- (iii) Investicije vezane za međunarodne projekte dovode do povećanja povrata PDV-a, dok korištenje projekata finansiranih iz IPA fondova u konačnici rezultira oslobađanjem PDV-a. Obje derogacije Zakona o PDV-a uzrokuju stvaranje diskrepance između ukupne i oporezive potrošnje. Veći porast međunarodnih projekata od očekivanog i ponovno uključivanje BiH u IPA program, koji predviđa mnogo veća izdvajanja za BiH nego što je bilo do sada, može u narednim godinama dovesti do povećanja navedene diskrepance, a time i do manjeg izvršenja prihoda od PDV-a u odnosu na projektovani;
- (iv) Očekivani efekti primjene izmjena Zakona o akcizama u području oporezivanja duhana mogu biti umanjeni ili neutralizovani izmjenama politika koje bi podrazumijevale oštire oporezivanje cigareta (npr. uvođenje dodatne namjenske akcize na cigarete), a koje bi zbog širenja jaza u poreznom opterećenju između cigareta i rezanog duhana dovele do ponovnog jačanja crnog tržišta duhana i erozije prihoda od akciza. Istovremeno, ubrzani rast akciza na cigarete doveće do pomjeranja dinamike usklađivanja visine ukupne minimalne akcize u BiH sa minimalnom akcizom u EU. To će se nepovoljno odraziti na cjenovne odnose domaćih i cigareta iz zemalja u okruženju na štetu BiH, dajući poticaj za šverc i krijumčarenje jeftinijih cigareta iz okruženja u BiH, što će u konačnici dovesti do smanjenja domaće proizvodnje cigareta i gubitaka na prihodima od akciza i pripadajućeg PDV-a;
- (v) Eventualne izmjene politika PDV-a u smislu diferenciranih stopa PDV-a, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara;
- (vi) Zadržavanje postojeće politike diferenciranog oporezivanja lož-ulja i eventualne izmjene politike oporezivanja derivata nafte (npr. povećavanje namjenske putarine) koje bi podrazumijevale povećanje jaza u oporezivanju supstituta (dizel i lož-ulje) povećale bi distorzije na tržištu derivata i gubitke na prihodima od putarine.



*Svim našim saradnicima u ministarstvima finansija BiH, Federacije BiH,
Republike Srpske, Brčko Distrikta, kantona, općina i vanbudžetskih fondova,
kao i svim čitaocima, želimo sretnu i uspješnu
Novu 2016. Godinu*

